

Na osnovu člana 16. stav (1) i člana 17. stav (2) Zakona o Vladi Hercegovačko - neretvanskog kantona („Službene novine HNK”, broj: 3/07 i 5/09) i člana 28. stav (6) Zakona o koncesijama Hercegovačko - neretvanskog kantona („Službene novine HNK”, broj: 1/13, 7/16, 6/18, 9/19 i 1/21), na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada Hercegovačko - neretvanskog kantona je na 19. hitnoj telefonskoj sjednici, održanoj 9.12.2024.godine, donijela

ODLUKU

O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLJANJE ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI PROIZVODNJE, PRENOSA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZGRADNJOM ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA FNE „GUB 1”, FNE „GUB 2” I FNE“GUB 3”

I

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona (u daljem tekstu: koncesor), dodjeljuje privrednom društvu INGRA consulting d.o.o. Mostar, (u daljem tekstu : koncesionar) koncesiju za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata:

- FNE „GUB 1” na parceli označenoj po starom premjeru kao dio k.č. 366/1, dio k.č. 366/2, dio k.č.366/3, dio k.č. 364/1, dio k.č. 364/2 i dio k.č. 364/3 k.o. Gubavica što odgovara parceli označenoj po novom premjeru kao dio k.č. 937/2 k.o. Gubavica, instalisane snage 4,99 MW AC.

- FNE „GUB 2” na parceli označenoj po starom premjeru kao dio k.č. 366/1, dio k.č. 366/2, dio k.č. 366/3, dio k.č. 364/1 dio k.č. 364/2 i dio k.č. 364/3 k.o. Gubavica što odgovara parceli označenoj po novom premjeru kao dio k.č. 937/2 k.o. Gubavica, instalisane snage 2,50 MW AC.

- FNE „GUB 3” na parceli označenoj po starom premjeru kao dio 373, k.č. 372 i k.č. 374/1 k.o. Gubavica što odgovara parceli označenoj po novom premjeru kao dio k.č. 962 k.o. Gubavica, instalisane snage 2,20 MW AC.

II

- (1) Koncesija se dodjeljuje na period od 30 godina od dana početka korištenja koncesije.
- (2) Rok trajanja koncesije počinje teći dobivanjem upotrebne dozvole i priključenjem elektroenergetskog objekta na distributivnu mrežu.
- (3) Koncesija prestaje istekom tridesete godine od dana početka korištenja koncesije.

III

- (1) Prava i obaveze koncesora i koncesionara precizirat će se ugovorom o koncesiji koji će, uz prethodnu saglasnost Vlade i pribavljeno mišljenje Kantonalnog javnog pravobranilaštva, u ime koncesora s koncesionarom potpisati ministar privrede HNK.
- (2) Krajnji rok za potpisivanje ugovora iz stava (1) ove tačke je 60 dana od dana konačnosti ove Odluke.
- (3) Eventualne izmjene i dopune ugovora o koncesiji, te raskid ugovora o koncesiji ukoliko za to nastanu zakonski uslovi, vrši se na isti način i postupak kao kod zaključenja ugovora.

IV

- (1) Jednokratna koncesiona naknada za:

- fotonaponsku elektranu "GUB 1" iznosi: 23.393,56 KM.
- fotonaponsku elektranu "GUB 2" iznosi: 12.099,94 KM.
- fotonaponsku elektranu "GUB 3" iznosi: 10.669,04 KM.

(2) Tekuća (godišnja) koncesiona naknada je:

- koncesiona naknada za korištenje obnovljivih izvora i obavljanje djelatnosti (TKN) koja se obračunava prema formuli:

$$TKN = 0,03 \times GBP \times 0,05 \times 12,9.$$

(3) Sredstvo osiguranja za izvršavanje obaveza plaćanja jednokratne i tekuće (godišnje) koncesione naknade, je безусловna bankarska garancija za svaku vrstu naknade posebno i to u vrijednosti iznosa ovih naknada, a ugovorom o koncesiji pobliže će se propisati ova obaveza koncesionara, kao i rokovi za dostavu ovih garancija, te posljedice neizvršavanja obaveze plaćanja ovih naknada.

V

(1) Koncesiona djelatnost obavljat će se na način i pod uslovima propisanim svim zakonskim propisima koji regulišu oblast električne energije i izgradnje elektroenergetskih postrojenja ove vrste.

(2) Zakonski propisi i standardi koji regulišu pitanja građenja, zaštite okoliša, vodoprivrede, poljoprivrede i zaštite na radu, su također obavezujući za koncesionara.

VI

Ugovorom o koncesiji obavezno će se propisati i slijedeće obaveze:

- a) da se koncesionar obavezuje, na svoj trošak i na svoj rizik, ishodovati sve dozvole/saglasnosti koje su propisane posebnim zakonima iz tačke V ove Odluke, ukoliko postoje zakonske obaveze i uslovi za to ishodovanje i fotokopije istih dostaviti koncesoru u roku od 15 dana po pravosnažnosti;
- b) da će se ugovor o koncesiji raskinuti pod uslovima predviđenim Zakonom o koncesijama Hercegovačko – neretvanskog kantona, kao i ako koncesionar tri godine za redom proizvede na godišnjem nivou manje od 20% od planirane godišnje proizvodnje električne energije, ako koncesionar nije u roku od dvije godine od dana potpisivanja Ugovora pribavio dozvole/suglasnosti navedene u alineji a) ove tačke, Ugovor će se smatrati jednostrano raskinutim na štetu koncesionara, ako su dozvole/saglasnosti pravosnažnim rješenjem nadležnog organa stavljene van snage ili poništene za vrijeme trajanja ugovora, ugovor će se smatrati jednostrano raskinutim danom pravosnažnosti rješenja na štetu koncesionara.
- c) da je za nadzor nad ostvarenjem koncesije nadležno Ministarstvo privrede ili lice koje ministar privrede ovlasti, kao i Ministarstvo finansija za nadzor nad ispunjenjem finansijskih obaveza;
- d) da se dodijeljena koncesija može prenijeti na drugo pravno lice u skladu sa Zakonom o koncesijama Hercegovačko – neretvanskog kantona i na način i pod uslovima predviđenim u ugovoru o koncesiji;
- e) sve druge odredbe propisane članom 32. Zakona o koncesijama Hercegovačko – neretvanskog kantona, kao i one koje su od značaja za predmetnu koncesiju.

VII

Koncesionar može, u roku od 15 dana od dana prijema ove Odluke, Vladi Hercegovačko - neretvanskog kantona, putem Ministarstva privrede HNK, podnijeti zahtjev za preispitivanje Odluke u skladu sa članom 29. Zakona o koncesijama Hercegovačko - neretvanskog kantona.

VIII

Odluka stupa na snagu danom njene konačnosti, a objavit će se u „Službenim novinama Hercegovačko - neretvanskog kantona“.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
V L A D A

Broj: 01-1-02- 2952/24
Mostar, 9. 12. 2024.godine

